

NARODNI MUZEJ

BANJA LUKA

Naš Vaš poziv br. 01-1/12 od 20.V.1959 god. u stvari prikupljanja dokumentacijskog materijala o radu KPJ i SKOJ-a u B.Krajini odnese- na u B.Luci u periodu prije rata i u toku NOR-a, dostavljam pedat- ke, koji će nadam se biti od koristi. Razumije se da ne preten- dujem na to da sam ja jedini koji je dao već slične ili iste pe- datke, ali ču nadam se barem nekolike pomoći na sredjivanju dokumentacije zaista teške potrebe radi rekonstrukcije istorijata Partije i borbe banjalučkog proletarijata naravito prije rata. Mnogi dogadjaji iz prijeratnog perioda su već u mom sjećanju izbli- jedili, pojedinih detalja više ne mogu da se sjetim, naročito datu- ma i svih učesnika u revolucionarnom radu prije rata u B.Luci, ali i ovo što ču dati, makar i šturo, biće ipak od neke koristi. Poku- Šao sam u razgovorima sa nekim drugovima koji žive evđe u Sarajevo, a koji su također bili učesnici u tom radu i sa kojima sam zajedno učestvova u nekim akcijama, da eživim ta sjećanja, međutim - može se reći da je to skoro karakteristično - ni ti drugovi ne mogu da se sjeti svih detalja koji bi danas i te kako bili kerieni. Smatram da te nije ni čudno, ako se ima u vidu da je od tada do danas protekle nekolike decenija, a dogadjaji su bili i suviše burni da je netko od nas mislio još onda na njihovo registrovanje, pored toga što je čitav taj rad bio strog i ilegalan.

Zaista je teško odlučiti odakle početi sa izlaganjima, jer je revo- lucionarni rad po metodama i formama u kojima se odvijaо, bio to- like bogat i raznolik, da je danas teško odvojiti važnije od manje važnog. No, pokušaću da se izlaganjem hronološkim redom prisjetim barem onih dogadjaja koji su mi se najviše upečatili u mom sjećanju.

Kao član KPJ (primljen sam po drugu Osmanu Karabegoviću u članstvo KPJ oktobra 1940. g.) bio sam u istoj čeliji sa drugovima Kadenić Teufikom-Cinkarom (sada živi u Sarajevu kao penzionisani p.pukovnik inače nosilac "Partizanske spomenice 1941") i Sarac Ibrom, sada službenik NOS-a B.Luka (također nosilac "Partizanske spomenice 1941"). Cinkara je bio sekretar te partiske jedinice, a naše sastanke održa- vali smo po našim kućama (zimi) i livadama (ljeti) u kvartu zv."Ped pećinama", gdje smo i stanovali. Ova naša partiska organizacija je u tom periodu - posed drugih zaduženja svakog pojedinog od nas - redila i na rasturenju letaka, te drugog štampanog ilegalnog pro- gandnog materijala. Ova organizacija postojela je sve do jula ili

avgusta 1941 god., kada je drug Cinkara otišao u partizane, a ja i Sarač Ibre na zadatku u Ješavku(ja sam upućen u Ješavku na diobiču pruge B.Luka-Deboj od strane druge Djure Pucara-Staroga, radi organizovanja napada partizana na Ješavku u kojoj je bio smješten dinamit za gradnju pruge i nešto oružja. Po izvršenju tog zadatka oktobra 1941 g. bio sam uhapšen i u zatvoru ostao do kraja 1942 g. kada se praktične moja veza sa ovom mojem prvom partiskom organizacijom gubi).

Kao član ove osnovne partiske organizacije, a i nešto prije tega bio sam od partije odredjen za rad u tehnički mjesnog Komiteta, Ova tehnika bila je smještena u kući druge Faika Pašalica, koji sada radi u nekom preduzeću u B.Luci, a kad kojeg smo nas dva štampali i na Šapirografu umnoživali uglavnom sve letke koji su u B.Luci u toku 1939 g. i 1940 g. bili resturani. Radili smo skoro svaki dan, a kada nije bilo letaka za umnožavanje, onda smo po malo prekucavali Istoriju SKP (b) i drugi u to vrijeme partiski materijal koji se proučavao na sastancima.

Tehnički pribor za tehniku MK (papir i druge) bio je smješten u mojoj kući, a dobili smo ga, odnosno prenijeli smo ga od druga Babić (mislim da mu je ime Ljubo), inače Slovenca. Sada je na dužnosti čini mi se u Izvršnom vijeću Slovenije, a prije nekoliko godina bio je sekretar Oblasnog komiteta KJ odnosno SKJ u B-zoni Trsta. Ne mogu da se sjetim tačno kada je to bilo, niti imena pojedinih omiljenečaca u to vrijeme, ali znam da smo taj materijal od druga Babića prenesili jedne jutre rano negdje pod jesen 1939 g. i smjestili u mojoj kući.

U ljeto 1940. god. bilo je od Partije organizovane Pekrajinske savjetovanje SKOJ-a u jednoj planini kod Bugojna (o tom savjetovanju ili konferenciji- ne znam tačno šta je bilo- pisale je prije negdje mjesec dana i "Oslobodjenje" u jednom nedeljnem broju, a po sjednici druga Ozme Isaka, predsjednika Sremskog suda u Sarajevu), Za ovo savjetovanje dobio sam zadatku od druga Osman Karabegovića da napišem referat i danas se sjećam- "O položaju musličanske mladine u Bosni i Hercegovini". Priznajem da sam se oveg zadatka bio strašio u to vrijeme uplašio, jer je to bio moj prvi zadatku takve vrste, a nisam imao nikakve literaturu. Drug Osman Karabegović i Nikolina Pavlić (poginuo u NOB pomogli su mi kako u istraživanju literature tako i u pisanju samog referata. Moram priznati da je moj udio u samom pisanju referata bio vrlo mali, glavni teret tega nosili su drugevi Osman i Nikica. Ref rat smo radili nekolike

dana u kući kednikice i zatim kad mene u kući i dverištu. Znam samo te, da sam na ovo savjetovanje zakašnje dva dana radi pripremanja tog referata, dok su drugi učesnici savjetovanja: drugevi Hajre Kapetanović, Rudi Kolak, Dušanka Kovačević-drugih se ne sjećam, a bilo je da nas je iz tog kraja više, stišli ranije i te su putevali na teretnim zaprežnim kolima nekog Bože, kočijaša iz Banje Luke, po čemu su našu grupu na savjetovanju prozvali šađjivim imenom "beginovci". Kada sam ja stigao preko veze u lice mješta (tamo me je iz Bugejna prebacio drug Bušatlija, ne znam mu imena, a sada je direktor preduzeća "Oganjska u Sarajevu"), bilo je već održane mislim dva ili tri referata. Jedne poslije pedne, dobre se sjećam negdje pred veče (bio je mislim avgust mjesec) došao je red na mene da čitam svoj referat kojeg smo pisali nas trojica (ja i drugevi Osman Karabegović i Nikica Pavlić). Bio sam strano uzbudjen, jer je auditorij bio velik, a pojedini učesnici intelektualno i politički vrlo jekli, pa sam očekivao jaku kritiku (na tom savjetovanju su bili prema gore potrojanih iz B.Luke - i Avde Hume, Miljenko Cvijatković, Mehmut Bušatlija-Buš, i drugi). Moja uzbudjenost - uskoro se pokazalo nije bila bez osnova, jer sam poslije prečitanog referata, doživio strašnu kritiku od drugeva Avde Hume i Mahnuta Bušatlije, koji su referat okarakterisali kao premašen. Bile mi je strašno krive, ali sam pokušao da tješim samog sebe nedostatkem literature i brzinom pripremanja. No, kritika je bila unekoliko skraćena, jer su uprave za vrijeme čite ja tog referata diskusiju po njemu, došli žandarmi u pokušaju da nas rastjeraju, ali smo zahvaljujući raznim mahinacijama uspjeli i pak da obavimo gre poela, a zatim da se kroz Bugejne vratimo organizovano sa berbenim pjesmama od kojih je Bugejno ječalo i koje sigurne tako šta nikada dotukli nije doživjele.

Nikada neću zaboraviti govor druga Miljenka Cvjetkovića, kojeg je održao negdje na sredini puta do Bugejna, a u kojem je ukazao na pretstajeće dogadjaje i mogućnost eružanog ustanka već slijedeće godine, što se i obistinilo. Po povratku u B.Luku ispričao sam drugu Osmanu kako smo prešli sa referatom. Sjećam se da sam mu ove ispričao susrevoši ga na mostu koji vodi preko Vrbasa, kada sam upravo bio pošao kod njega kući da mu referišem. Bile mu ka krivo zbog toga, ali je i on tada primjetio da to nije nikakvo čude kada nismo imali nikakvu literaturu kojom bi se mogli poslužiti, a zatim je tu bila i brzina.

Te iste godine, mislim negdje u ranu jesen 1940. g. održane je

SKOJ-evske savjetovanje (ili je to bila Oblasna SKOJ-evska konferencija na kojo je biran i Oblasni komitet SKOJ-a, sada tačno ne znam, a nisam smjeli biti tolike radeznali da tačno sazname šta je to, što je oblikom na strogu konspirativnost i opravdano). Ovo savjetovanje održano je u kući Slavice (ne znam kako se zove), negdje tame na sredini biv. Gospodske ulice (indad jednog velikog uličnog sata koji tada na tej kući bio postavljen). Savjetovanje je počelo negdje oko osam sati uveče i trajalo je do ujutru. Izlazili smo na poje već u svitanje i sjećam se da smo izlazeći na ulicu sredi policijske agente Kelenića i vz. "Dvica" (kojeg je Sulje Hlalkić nekoliko puta na sred ulice premilao) i u strahu da ne posumnjuju u nas, jer smo svi bili kompromitovani, pravili smo se da smo pobjjani počeli pjevati kao pijani ljudi. Tako smo se i izvukli od posljedica. Na ovom savjetovanju bio je prisutan drug Šefket Maglajlić, koji je i rukovodio sastankom. Ne sjećam se drugih učesnika, niti o čemu se razgovaralo.

Negdje u zimu 1940/41 godine- ne sjećam se tačne mjeseca (o teme sam razgovarao sa drugovima Nemanjom Vlatkovićem i Cinkarom, ali se ni oni tačno ne sječaju) održana je Oblasna partiska konferencija u mojoj kući (to je bila jedna stara bosanska kuća u ranijoj ul. Časima Ćatića br.11, sada je ta kuća srušena, jer je inače bila stara a uz te u toku rata je bila i rasstresena od bombi i berbi koje su vodjene). Na ovoj konferenciji su- sjećam se još - bili prisutni drugevi Djure Lucar-Stari, Šefket Maglajlić, Nemanja Vlatković., Nike Jurinčić, Boško Šiljegević, Teufik Kadić-Cinkara, Boško Baščet, Miće Šurđan iz B.Novog - peginuo u NOB, Kokanović Slobodan, peginuo u NOB, Muhamed Kazaz i drugi, čijih se imena više ne sjećam. Na ovoj konferenciji sam učestvovao i ja i ponio referat o stanju i radu Crvene pemeći. Da, sada se sjetim da je ovoj konferenciji prisustvovao i Ivica Mažar koji je podnio referat o mladini. Konferencija je počela ~~četvrti~~ ^{prvi} srpnja - a tagodiška je radila negdje u zoru. Na konferenciji je izabran i Oblasni komitet za Bosansku Krajinu, ali nitko od nas-sem rukovodilaca koji su bili izabrani nije znao ko su izabrani članovi Komiteta, jer imena nisu uopšte po minjana, nego se izberer vršio po brojevima, a ko je nosio koji broj, te niti smo znali, niti smo smjeli zbog strogog konspiracije znati. Za vrimenje održavanja konferencije znam da je stražu čuvao Šeša Mažar a dečnije mu se pridružila i moja majka, koja je još živa i stoji u Duška Kočića br.1 kao i moj brat Ferid Hasanbašić. Sjećam se da je po male padao snijeg i da je tokom neči napedača za par cem time aral, pa su stražari bili dobro ozbilji. No, konferencija je ostala uglavnom nezapažena, mada je tadanji komšiluk bio sumnjiv.

Neće biti na odmet, mada te pitanje nije postavljeno u dopisu, da se male osvrnem i na rad Crvene pomoći u B.Luci prije rata. Odbor Crvene pomoći sačinjavali smo: ja, drugevi Kadić Teufik-Cinkara, Mandrović Leon, sada pomoćnik direktora banjalučke tvornice duha, na Rudi Kolak, i sjećam se još Lacića (ne znam kako se zove i gdje sada živi, ali znam da je u te vrijeme bio muž druge arice Lepo Perović, sada supruga druga Koče Pepevića). Sastanke smo održavali najčešće i na glavnom kod kuće dru a Leona Mandrovića. U početku je rad Crvene pomoći Šepac, nekako se forme rade teško malazile, tako da sem prikupljavao priloga od komunista i simpatizera pokreta nismo imali drugih prihoda. To je trajalo sve do negdje pod jesen 1939 g. kada sam jedne veče od druga Osmama Karabegevića bio dobio zadatak da idem kod kuće Nikice Pavlića i da ču Tame upoznati jednog druga kojem treba da položim račun o stanju i radu Crvene pomoći (ja sam u te vrijeme bio blagajnik Crvene pomoći). Sjećam se dobre u prvi sumrak, padala je kiša, kada sam u dvorištu kuće u kojoj je stanovala porodica Pavlić upoznao jednog druga, sa nabijenim šeširem na glavi i sa dignutom kragnjem od dugačkog kaputa koji mi je rekao neka predjem ekolo drugom ulicem do tada Hipotekarne banke (sada Narodne banke), a on je isto preko bašta. Nešto dečnije sam saznao da je to bio drug Djure Pucar-Stari s kojim sam se dečnije češće sastajao po istoj stvari i koji je u nekoliko mahova delazio i mojoj kući po novac. Tada mi je drug Stari-naken što sam mu referisao o metodu rada i stanju Crvene pomoći, da se direktive kako treba raditi, koje bi forme rada bile najprikladnije u tadašnjim uvjetima i druge. Znam da sam eve radio drugevima iz odbora C.P. tako da je rad poslijе tega stvarno krenuo takvim tempom da se više nije postavljao problem u te vrijeme tako potrebnog novca za rad Partije. Od tada smo koristili narečito priredbe "Berca", KAB-a i drugih organizacija, na kojima smo dovijajući se na razne načine dolazili do potrebnih sredstava, tako da smo kroz - na primjer predaju cvijeća, tombole, šaljive pošte i dr.- te forme dobijali novac i sredstava za CP čak i od neprijatelja, a da oni nisu mogli ni sluštiti zašto ga daju. Taj novac smo u to vrijeme najvećim dijelom trošili između ostalog - u nakavke paketa koje smo slali španskim bercima, koji su se nalazili u logorima u Francuskoj. To je bila u te vrijeme tako široko organizovana akcija, o kojoj bi bilo vrijedno pisati posebno, a naken prisjećanja pojedinih drugova učesnika te akcije.

Po dobijanju partiskog zadatka za odlazak u Jošavku negdje u ljetu 1941 g. ja sam svej zadatak po CP (tada se zvala Narodna pomoć)

predao u prisustvu druga Djure Pucara-Stareg Vahidi Maglajlić, Narednom heroju (peginula u NOB). Ovu primopredaju smo izvršili u kući Ing. Zubovića Jove, u jednoj sobici na tavanu. Kako je bilo i kako je ta Naredna pomoć bādila dočnije ja ne znam, jer je moj daljnji rad po tom zadatku bio prekinut odlaskom u Ješavku, a dočnije i hapšenjem.

Pored navedenog, bio sam član Komiteta SKOJ-a, ali ne znam kakvega, jer nisam smie iz konspirativnih razloga da pitam niti da znam. Znam samo toliko da smo u tom komitetu bili ja, Dušanka Kovačević, njem brat Mirko, Dede Gazić koji je dočnije stiše na drugu dužnost (pa bi možda on mogao više znati o teme) i ne sjećam se drugih. Da bio je još i Rudi Kelak.

To bi bili značajniji degadjaji kojih se još življe sjećam. Razumiye se da nisam čeverio ništa o borbi srednjoškoleke omladine, u kojoj sam tada bio srednjoškolac i student-bruceš aktivno učestovao, o radu KAB-a, čiji sam bio član, a zatim i član uprave (i uzgred budi rečene i poslednji dežurni u klubu dočekavši policijske agente na čelu sa Keleničem, koji su došli da plijene materijal i imenina kluba, ali pošto smo mi bili na dan ranije obavještjeni da će klub biti zabranjen, te smo mi sklonili sve sem nekih bezvrednjih papića, što je agentima pale u oči i bez njihoveg bijesa i pravke nije prešlo), itd. O svemu nisam pisao, jer se o teme mogu pisati romani, a uvjeren sam da o teme ima već dočeta materijala.

Iste tako, nisam pisao niti o pojedinim akcijama banjalučke prele-tarijata, kao dijeljenu letaka, šaranju zidova-revolucionarnim pašrolama, razbijanju ljetičevskih, hedjadićevskih i drugih fašističkih zboreva i našim hapšenjima radi toga, o masovnim demometracijama i drugim masovnim zborevima i sastancima pod vidom "prijatelja prirede" ili djačkih i studentkih izleta itd, jer sam uvjeren da i o svemu ima dočeta materijala. No, ove te akcije su bile organizovane od Partije naročito one od 1937 g. pa dalje, u kojima sam ja uzimao živeg i aktivnog učešća sa ostalim drugovima iz B.Luke.

Dokumenata, niti slika iz tog perioda nemam. Sve sam to bio pohranio pred početak rata 1941 god. u kući Hamdije Zembe, u ulici Duška Košćice ne znam broja, kod kojeg sam se jedno vrijeme i krije prije hapšenja, ali je on to rekao mi je poslije Oslobođenja-spalište plašći se da se to ne otkrije i da mu porodica ne nastrada. Ja mu za to ne zamjerim, mada je tamo bile vrlo vrijednih dokumenata koji bi danas mogli zaista zaista koslužiti u ovoj svrhe. Ne zamjeram mu

jer mi je on u to vrijeme pružio utečište u svojej kući u vrijeme kada me je policija bila tražila da me uhapsi.

Na kraju, želite bih da ovem male podataka što sam ih ovdje nabacio posluže svrši zbog kojih su ed mene i traženi. Svjestan sam tega ed kolike je važnosti svaki i najmanji detalj, pa mi je utelike žalije što možemo bareme za sada da pružim više od ovoga. Ne, pripravan sam i stejam na raspoređenju za sve buduće informacije ukolike da te budem mogao odgovoriti. Na ostala pitanja iz pisma nisam u stanju da odgovorim, jer zaista o tome kolike male znam da nije vrijedne niti da pišem. Možda bi se ovdje još mogla pomeniti i akcija naših političkih zatvorenika u zatvoru 1941 i 1942 god. kada smo osnovali partisku jedinicu u zatvoru u kojoj smo bili ja, Dede Gazić i Rahmija Kadić-Raja, sada pukovnik u M JNA u Beogradu. Ova organizacija je pripremala naše bjegeštve iz zatvora i u tu svrhu nabavili i alat za rezanje gatri, kao i ključeve za otvaranje čelija zatvora, a uhvatila vezu i sa ključarem zatvora Žandarskim naredništvom tada, Jurem Katanićem, koji nam je u toj akciji mnogo pomogao. Taj Katanić-ak je živ još - trebalo bi da stanuje tu u B.Luci i pensioner je. Poštem čovjek, koji nam je u one vrijeme mnogo koristio. On je vršio u našim čelijama prividne premetačine, jer mu je te bile naredjene, ali nam je uvijek prije premetačine najavio da sakrijemo što imamo jer da će biti premetačina. Pored njega, koristio nam je Odebašić Muje i njegov brat, koji su nas obavještavali o svemu vani, i držali vezu sa našim predstnicima preko kojih je trebalo organizovati to bjegeštvo. Ne, da bjegeštvo nije došlo jer nas je oko 12 bilo pušteno iz zatvora na garanciju građana, a dečnije nas je većina opet poхватana, jer nije uspjelo bjegeštvo na oslobođenu teritoriju po puštanju iz zatvora. Ne, ipak ova akcija je vrijedna pomena i dokaz da komunisti nisu ni u ustaškim zatvorima mirovali, nego su i dalje nastavili, ~~uzgajajući~~ svojim radom.

Ete teklike o tome čega sam se da sada prisjetio, a što bi moglo biti ed koristi u akciji Narodnog mezeja, koja je za evaku pohvalu. Nadam se da ovim nećemo prekinuti naš kontakt, pa Vam se zahvaljujem na tome što ste se obratili i na mene kao jednog ed učesnika tih dogadjaja i akcija Partije u B.Luci, uz topli drugarski pozdrav.

Sarajevo, 2e.VI.1959 god.

Hasambašić Muhamed-Muša

Sarajevo, Duvanjska bb.